

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANAITSEELE 2021

MADUO: 100

NAKO: Diura di le 2½

Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.

DITAELO LE TSHEDIMOSETSO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO:

KAROLO YA A: Tlhamo (50)

KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (30)

KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano. (20)

2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG NNGWE le NNGWE.

3. Kwala ka puo e o tthatlhobiwang ka yona.

4. Simolola KAROLO NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.

5. Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo/tšhate/mafoko a a kaelang, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.

6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.

7. Tiriso ya nako e e tshitshinngwang ke:

KAROLO YA A: Metsotso e le 80

KAROLO YA B: Metsotso e le 40

KAROLO YA C: Metsotso e le 30

8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.

9. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.

10. Setlhogo ga se a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhokegang.


11. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala letlhomeso/lenaneopaakanyo PELE o kwala.


- 1.1 Botlhokwa jwa morutabana mo setšhabeng. [50]
- 1.2 Go timela ga bana ke tlhobaboroko e kgolo mo motseng wa rona. [50]
- 1.3 Letsatsi le ke neng ka kopana le tsala ya me morago ga go falola materiki. [50]
- 1.4 A go siame gore basetsana ba dumelelwe go dirisa dithibelapelegi kwa ntle ga kitso ya batsadi. Dumela kgotsa ganela. [50]
- 1.5 Fa nka nna mokhuduthamaga wa thuto ... [50]
- 1.6 Mathata le molemo wa go nna lepodisi mo nageng ya Aforikaborwa. [50]
- 1.7 Lebelela ditshwantsho tse di latelang, mme o tlhophe se le SENGWE go kwala tlhamo. Naya tlhamo ya gago setlhogo.

1.7.1

[Se nopotswe go tswa mo www.google.zoo]

[50]

1.7.2



[Se nopotswe go tswa mo www.google.bus_strike]

[50]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:

50

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO GAMMOGO LE
DITLHANGWA TSE DI DIRISANG MEKGWA E E
FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO****POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120–150.

2.1 LEKWALO LA BOTSALANO

Kwalela batsadi ba gago lekwalo o ba itsise gore go na le moithuti yo o go kgerisang letsatsi le letsatsi kwa sekolong sa lona.

[30]**2.2 MMUISANO**

Kwala mmuisano o o neng o o tshwere le tsala ya gago morago ga go amogela emeile e e le bolelelang fa le amogetswe go tla go ithuta kwa yunibesithing ya Tshwane mo ngwageng o o tlang.

[30]**2.3 TSA BOTSHELO JWA MOSWI**

O amogetse pego ya gore malomaago o tlhokafetse morago ga bolwetse jo bokhutswane. Thusa balosika ka go ba kwalela tsa botshelo jwa moswi.

[30]**2.4 THADISO YA FILIMI**

Go na le filimi e o sa tswang go e lebelela mo malatsing a a fetileng, mme ya go itumedisa. Kwala thadiso ka ga filimi eo.

[30]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

3.1 BUKA YA SEFATLHEGO

Lebelela setshwantsho se se fa tlase, mme o thagise molaetsa mo bukeng ya sefatlhego ka loeto le o neng o le tsere.



[Se nopotswe go tswa mo www.google.airports]

[20]**3.2 PHASALATSO**

O dirile dipatlisiso tsa go simolola kgwebo ya go rekisa ditlhako mo inthaneteng. Thala phasalatso e e tla ngokang babuisi ka ditlhako tse o di rekisang.

[20]**3.3 DIKAELO**

O tlhophilwe mo sekolong se o tsenang mo go sona go nna mo komiting ya mogare wa Covid-19. Kwala dikaelo tsa botlhokwa tse barutwana ba tshwanetseng go di latela fa ba goroga mo sekolong.

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:	20
PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO:	100